

Crna Gora  
GLAVNI GRAD - PODGORICA  
GRADONAČELNIK  
Broj 01-031/19-4226/5  
Podgorica, 12.07.2019. god.

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca** Glavni grad Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Njegoševa 13, PIB: 02019710, Broj računa: 550-3574-31 kod Societe Generale Montenegro banke A.D. Podgorica, koga zastupa gradonačelnik dr Ivan Vuković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača "B-ONE" d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, ulica 19 decembra br. 5, PIB: 03017087, Broj računa: 520-30661-48, Naziv banke: Hipotekarne banke A.D. Podgorica, koga zastupa izvrši direktor Petar Dimić (u daljem tekstu: Izvršilac).

### PREDMET UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge – Partija 2: izrada aplikativnog softvera za poređenje registra Uprave lokalnih javnih prihoda i Uprave za nekretnine Crne Gore na postojećem softverskom rješenju TAX4ME za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnost, prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 29/19 od 31.05.2019. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-031/19-4226/3 od 26.06.2019. godine i prema Ponudi Izvršioca broj: 24-406/19-2387 od 24.06.2019. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

### Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

#### Član 1.

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši uslugu izrada aplikativnog softvera za poređenje registra Uprave lokalnih javnih prihoda i Uprave za nekretnine Crne Gore na postojećem softverskom rješenju TAX4ME za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnost, a sve u skladu sa specifikacijom predmeta javne nabavke, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, broj: 29/19 od 31.05.2019. godine i usvojenom ponudom Izvršioca broj: 24-406/19-2387 od 24.06.2019. godine.

#### Član 2.

Vrijednost ugovorenog posla iz člana 1 ovog Ugovora, koji se odnosi na nabavku usluga izrada aplikativnog softvera za poređenje registra Uprave lokalnih javnih prihoda i Uprave za nekretnine Crne Gore na postojećem softverskom rješenju TAX4ME za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnost, shodno ponudi Izvršioca broj: 24-406/19-2387 od 24.06.2019. godine, iznosi 8.000,00 € sa uračunatim PDV-om (cijena bez PDV-a: 6.611,57 eura; PDV: 1.388,43 eura).

# M

**ROK**  
**Član 3.**

Izvršilac se obavezuje da će usluge, koje su predmet ovog ugovora, pružiti u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

**OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**  
**Član 4.**

Izvršilac se obavezuje da izvrši:

- izradu aplikativnog softvera za poređenje registra Uprave lokalnih javnih prihoda i Uprave za nekretnine Crne Gore na postojećem softverskom tješenju TAX4ME za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnost;
- prilagođavanje postojećih softverskih modula u skladu sa izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na procese podržane tim modulima;
- stalno praćenje rada sistema i brigu o kvalitetnom funkcionisanju samog sistema kao i rad na popravci sistema nakon eventualnih problema i vraćanje sistema u funkciju nakon pojavljivanja problema;
- u okviru servisno orijentisane platforme sistema obezbijediti uvezivanje svih servisno orijentisanih prihodnih modula;
- pružati prvi nivo podrške, koji podrazumijeva skup aktivnosti u koje spadaju: pomoć oko osnovnih karakteristika softvera, prikupljanje relevantnih informacija za identifikaciju tehničkih problema, utvrđivanje osnovnih problema na samom softveru i pregled konfiguracije;
- pružati drugi nivo podrške, koji podrazumijeva skup aktivnosti za rješavanje većine grešaka u radu softvera, instalacije novih licenci ili modula, podršku pri izolaciji problema i utvrđivanju defekata na podacima, dijagnostiku problema sa udaljene lokacije i omogućava nosiocima Trećeg nivoa podrške potpuno reprodukovanje problema;
- pružati treći nivo podrške, koji znači ispravke ili obezbjeđivanje adekvatnog načina za prevazilaženje grešaka koje je produkovao korisnik, softverskih bug-ova; takođe obezbjeđuje utvrđivanje i razrješavanje problema koji nisu identifikovani ili riješeni tokom Drugog nivoa podrške;
- usluga udaljene tehničke podrške, tj. usluge podrške preko interneta putem RDC (Remote Desktop Connection), koje podrazumijevaju aktivnosti prvog, drugog i trećeg nivoa podrške bez prisustva na lokaciji Naručioca;
- usluge tehničke podrške na lokaciji Naručioca, koje podrazumijevaju uslugu izlaska i podrške na samoj lokaciji Naručioca;
- u slučaju otklanjanja problema, koji shodno tehničkom nivou problema spada u „**kritične**“ vrijeme odziva Izvršioca do 2 sata;
- u slučaju otklanjanja problema, koji shodno tehničkom nivou problema spada u „**ozbiljne**“ vrijeme odziva Izvršioca 24 sata;
- u slučaju otklanjanja problema, koji shodno tehničkom nivou problema spada u „**niske**“ vrijeme odziva Izvršioca do 48 sati.

*AK* *MS*

Izvršilac snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

### Član 5.

Naručilac se obavezuje da Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Naručilac će prijave problema u radu softvera vršiti preko e-maila, telefonom ili online aplikacijom.

Ovlašćena osoba Naručioca će prijaviti problem, uz kratak i precizan opis, nakon čega se za Naručioca otvara novi slučaj.

Prijave se prosleđuju odgovarajućoj osobi odgovornoj za taj segment koju odredi Izvršilac i obavlja se arhiviranje i slanje potvrde o prihvaćenoj prijavi.

U roku predviđenom za nivo kritičnosti prijavljenog problema, IT specijalista za tu vrstu problema će kontaktirati mailom ili telefonom osobu koja je prijavila problem, takođe će dati vremenski interval kao potrebno vrijeme za rješavanje tog slučaja.

Naručilac je saglasan da u toku intervencije Izvršilac može raditi isključivo na jednom zadatku, dok bi svaka naknadna prijava imala status čekanja, a ako joj Naručilac da veći prioritet, biće obrađena momentalno. Podrazumijeva se da će u tom slučaju Naručilac prolongirati vrijeme ostalih zadataka shodno utrošenom vremenu za završetak iste.

Naručilac prilikom prijave problema treba da definiše nivo prioriteta, shodno tehničkom nivou problema i/ili uticaju problema na poslovanje Naručioca.

Nivoi problema se definišu prema sledećim kriterijumima:

- **nivo 1 - „kritičan“:** okolnosti koje dovode do neoperativnosti u radu softvera i imaju kritične posledice po poslovanje Naručioca. Ponuđač i Naručilac će posvetiti maksimalne napore da razriješe situaciju;
- **nivo 2 - „ozbiljan“:** okolnosti koje dovode do djelimične neoperativnosti softvera. Softver se može koristiti, ali neoperativnost modula ili djelova predstavlja značajan problem za Naručioca. Ugroženost sistema je veća, ali manja nego u slučaju nivoa 1-kritičan. Ponuđač i Naručilac će posvetiti maksimalne napore da razriješe situaciju u toku standardnog radnog vremena;
- **nivo 3 - „nizak“:** okolnosti koje postoje u redovnom operativnom radu softvera. Softver je operativan, ali mali procenat korisnika ima problem. Problem ne ugrožava ozbiljno poslovanje Naručioca. Ponuđač i Naručilac su spremni da angažuju resurse u toku standardnog radnog vremena, kako bi se nivo operativnog servisa programu vratio na zadovoljavajući nivo.

### RASKID UGOVORA

#### Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 7.**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja garancije 7 (sedam) dana dužim od roka izvršenja ugovora iz člana 3 ovog ugovora.

### **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 8.**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

### **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 9.**

NARUČILAC je upoznao IZVRŠIOCA sa obavezom poštovanja antikorupcijskih pravila, koja se imaju primijeniti na ugovorne strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 stav 5 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

### **Član 10.**

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumom ili arbitražom.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sportazumno ili arbitražom, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

### **Član 11.**

Kontrolu nad sprovođenjem odredbi ovog ugovora vršiti će Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica.

### **Član 12.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i IZVRŠIOCA.

**NARUČILAC**



**IZVRŠILAC**



*MV* *MS*